

# Motshameki yo o kgethegileng

Setswana

Kgato

2B



Erlina Makhalemele



## **Medumopuo (e e boeleditsweng)**

ny, kg

## **Medumopuo (e mešwa)**

th, tl

### **Motshameki yo o kgethegileng**

**Setswana**

**Kgato: 2B**

ISBN: 978-1-77981-629-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Erlina Makhalemele

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Mose Dhladhla

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.

# Motshameki yo o kgethegileng



**Erlina Makhalemele**

Mosidi ke mosetsana yo o itumelelang bolo ya dinao. Koko wa gagwe o ne a sa itumelele seo.





Mosidi o ne a itumelela le go lebelela thelebišene ga e tshameka. O ne a kopa rraagwe go mo rekela ditlhako tsa go tshameka kgwele ya dinao.

O ne a tshameka mo lebaleng le basimane.  
Basimane ba ne ba sa tshameke sentle le  
ene, ba ne ba mo kgorometsa.







Mosidi o ne a ikgomotsa ka go tshamekela mo lebaleng la gaabo. Abuti wa gagwe a tshameka le ena go mo rotloetsa.

Kwa gae koko o ne a mo omanyane ebile a mo kgoreletsa. A bua gore o tlele go fitlha ditlhako tsa go tshameka bolo ya dinao.









Mosidi o ne a galela basimane fa ba tshameka bolo ya dinao. A tseno mo lebaleng ka mafega. O ne a batla go tshameka ka pelo ya gagwe yotlhe.

Se, se ne sa galefisa basimane. Ba ne ba bua ka ene le go feta. Fela Mosidi a se fele pelo.





Mosidi a nna a ikgomotsa ka go tshameka  
kwa gaabo le ga a ntse a kgorelediwa. A  
ikgomotsa le fa a tshameka a le nosi.

Ka letsatsi le lengwe, sethlopha sa tlhoka motshameki, Sa kopa Mosidi go tseno mo lebaleng go tla go tshameka.







Mosidi o ne a taboga lebala lotlhe a le mafolofolo. Mosidi a nosa ntlha ya go fenya, babogedi ba goeleta leina Mo....si...di! ka boikgantsho.

Go simolola letsatsi leo, basimane ba itumelela go raga bolo le ena. Ba amogela gore Mosidi ke motshameki wa bolo ya dinao.







Mosidi o ne a fiwa sekgele sa tlotlo. Abuti wa gagwe o ne a le teng go mo rotloetsa. Koko wa gagwe le ena o ne a itumetse thata. O ne a lebetse gore o ne a sa batle fa Mosidi a tshameka bolo ya dinao le basimane.

Mosidi a ratiwa mo bolong ya dinao.  
Basimane ba itumelela go tshameka le  
Mosidi.





Baagi ba motse ba ne ba le motlotlo ka mosetsana yo a ragang bolo ya dinao le basimane. Bagodi ba rata go bona mosetsana yo o ragang bolo le basimane.

Mosidi e ne e le motshameki wa bolo wa ka metlha. Ga a se teng mo lebaleng, setlhopha se ne se ikutlwa se sa felela.





## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanji wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsothe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyoo

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

